

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0705-426/21-8729 /6

Podgorica, 23. 02. .2022.g.

Na osnovu čl. 143 stav 1 a u vezi sa čl. 141 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašteno lice Ministarstva odbrane, u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu, po tenderskoj dokumentaciji br. 0705-426/21-8729/3 od 01.12.2021.g., na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U otvorenom postupku javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu, po tenderskoj dokumentaciji br. 0705-426/21-8729 /3 od 01.12.2021.godine

- 1) Ponuda ponuđača **"Farmont M.P." d.o.o. Danilovgrad** je najpovoljnija za partiju 23 predmeta nabavke;
- 2) Ponuda ponuđača **"Osmi red -D" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 33 predmeta nabavke;
- 3) Ponuda ponuđača **"Osmi red-D" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 34 predmeta nabavke;
- 4) Ponuda ponuđača **"Farmont M.P." d.o.o. Danilovgrad** je najpovoljnija za partiju 64;
- 5) Ponuda ponuđača **"Osmi red-D" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 66;
- 6) Ponuda ponuđača **"Osmi red-D" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 67;
Ponuda ponuđača **"Farmont M.P." d.o.o. Danilovgrad** je ispravna i drugorangirana za partiju 67;
- 7) Ponuda ponuđača **"NeoMedica Montenegro" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 68;
Ponuda ponuđača **"Osmi red -D" d.o.o.** je ispravna i drugorangirana za partiju 68;
- 8) Ponuda ponuđača **"PDG Professional Development Group" d.o.o Podgorica** je najpovoljnija za partiju 70;
- 9) Ponuda ponuđača **"Farmont M.P." d.o.o. Danilovgrad** je najpovoljnija za partiju 71;
- 10) Ponuda ponuđača **"NeoMedica Montenegro" d.o.o. Podgorica** je najpovoljnija za partiju 74;
Ponuda ponuđača **"Osmi red-D" d.o.o Podgorica** je ispravna i drugorangirana za partiju 74;
- 11) Ponuda ponuđača **"PDG Professional Development Group" d.o.o Podgorica** je najpovoljnija za partiju 78;
- 12) Ponuda ponuđača **"PDG Professional Development Group" d.o.o Podgorica** je najpovoljnija za partiju 85;

- 13) Ponuda ponuđača **"Vuk Dental" d.o.o Podgorica** je najpovoljnija za partiju **87**;
- 14) Ponuđač **"RSV Farmacia Grupa" d.o.o Podgorica** je isključen iz postupka javne nabavke za partiju **87** predmeta nabavke.
- 15) Ponuđač **"Farmont M.P." d.o.o. Danilovgrad** je odustao od ponude za partiju 74;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Ministarstvo odbrane
Ovlašćeno lice naručioca	Prof. dr Olivera Injac,ministarka
Kontakt osoba	Natalija Cvetković
Adresa	Jovana Tomaševića br.29
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02011298

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	0705-426/21- 8729 /3
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	roba
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Nabavka potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu lijekovi,materijal za imunizaciju, stomatološki i potrošni materijal
<i>Šifra postupka</i>	3696
<i>CPV šifra</i>	3140000-medicinski potrošni materijal
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	po partijama
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama</i>	

<i>Partija 1</i>	Gentamicin 200,00 €
<i>Partija 2</i>	Ceftriakson 330.00€
<i>Partija 3</i>	Eritromicin 134.00 €
<i>Partija 4</i>	Pencilin+klavulonska kiselina 384.00 €
<i>Partija 5</i>	Cefaleksin 130.00 €
<i>Partija 6</i>	Amoksisilin 100.00 €
<i>Partija 7</i>	Azitromicin 280 €
<i>Partija 8</i>	Pantoprazol 450.00 €
<i>Partija 9</i>	Cefiksin- 550.00 €
<i>Partija 10</i>	Diklofen - rastvor za injekciju 75.00 €
<i>Partija 11</i>	Ketorolak 250 €
<i>Partija 12</i>	Analgoantipiretik 200.00€
<i>Partija 13</i>	Acetil salicilna kiselina 75.00€
<i>Partija 14</i>	Analgetik 100.00 €
<i>Partija 15</i>	Heparin natrijum105.00 €
<i>Partija 16</i>	Ibuprofen127.00 €
<i>Partija 17</i>	NSAIL capsule, tvrde-200.0 €
<i>Partija 18</i>	NSAIL gel -75.00 €
<i>Partija 19</i>	NSAIL tablete -80.00 €
<i>Partija 20</i>	Diazepam- 35.04 €
<i>Partija 21</i>	Kaptopril - 20.00 €
<i>Partija 22</i>	Deksametazon -160 €
<i>Partija 23</i>	Diuretik-30.00 €

<i>Partija 24</i>	Dekspantenol -130.00 €
<i>Partija 25</i>	Antibiotska mast-135.00 €
<i>Partija 26</i>	Probiotik -370.00 €
<i>Partija 27</i>	NSAIL- tablete sa modifikovanim oslobađanjem 200.00 €
<i>Partija 28</i>	Heparin – natrijum krem 150.00 €
<i>Partija 29</i>	Ketoprofen - 90.00 €
<i>Partija 30</i>	Vitamin B kompleksa 60 €
<i>Partija 31</i>	Vitamin C - rastvor 150.00 €
<i>Partija 32</i>	Suplementi 420.00 €
<i>Partija 33</i>	Medicinsko sredstvo za određivanje glikemije 180.00
<i>Partija 34</i>	Rastvori 1.250.00 €
<i>Partija 35</i>	Antiholinergik 35.00 €
<i>Partija 36</i>	Aqua redestilata 45.00 €
<i>Partija 37</i>	Bronhodilatator 230.00 €
<i>Partija 38</i>	Pirodoksin 65.00 €
<i>Partija 39</i>	OHB 12 275.00 €
<i>Partija 40</i>	Furosemid rastvor 45.00 €
<i>Partija 41</i>	Spazmoanalgetik 60.00 €
<i>Partija 42</i>	Lidokain-hlorid 1% 60.00 €
<i>Partija 43</i>	Kortikosteroid 1 700.00€
<i>Partija 44</i>	Diazepam 70.00 €
<i>Partija 45</i>	Testosteron 120,00€

<i>Partija 46</i>	Penicillin-prašak za injekciju 140,00 €
<i>Partija 47</i>	Heparin-natijum- gel 301.00 €
<i>Partija 48</i>	Antitrombotik 499.00 €
<i>Partija 49</i>	Antibiotik fugicid kortikosteroid 150.00 €
<i>Partija 50</i>	Antibiotik fluorohinolon 60.00 €
<i>Partija 51</i>	Kapi za oči/uho 75.00 €
<i>Partija 52</i>	Kapi 55.00 €
<i>Partija 53</i>	Anestetik 100.00 €
<i>Partija 54</i>	Rastvar anestetika 50.00 €
<i>Partija 55</i>	Kapi za oči 60.00 €
<i>Partija 56</i>	Antimikotici 100.00 €
<i>Partija 57</i>	Tetraciklin 50.00 €
<i>Partija 58</i>	Analgetik u spreju 150.00 €
<i>Partija 59</i>	Oksibuprocain 30.00 €
<i>Partija 60</i>	Prašak za kožu 60.00 €
<i>Partija 61</i>	Kapi za nos 180.00 €
<i>Partija 62</i>	Ljekovi za anafilaksiju 200.00 €
<i>Partija 63</i>	Materijal od gume 220.00 €
<i>Partija 64</i>	Materijal od plastike 630.00 €
<i>Partija 65</i>	Špatule 60.00 €
<i>Partija 66</i>	Srebrne gaze 550.00 €
<i>Partija 67</i>	Zavojni material 1.250.00 €
<i>Partija 68</i>	Poveska 110.00 €

<i>Partija 69</i>	Gaza 450.00 €
<i>Partija 70</i>	Gel za ultrazvuk 110.00 €
<i>Partija 71</i>	Sanitetska vata 300.00 €
<i>Partija 72</i>	Sredstvo protiv komaraca, 500.00 €
<i>Partija 73</i>	Sredstvo protiv opekotina, 425.00 €
<i>Partija 74</i>	Antigenski testovi COVID, 2.400 €
<i>Partija 75</i>	Sredstva za deratizaciju, 650.00 €
<i>Partija 76</i>	Sredstva za dezinfekciju rana, 600.00 €
<i>Partija 77</i>	Sredstva za dezinfekciju ruku, 850.00 €
<i>Partija 78</i>	Alkohol, 2.350 €
<i>Partija 79</i>	Vakcina protiv Hepatitisa A, 2.175 €
<i>Partija 80</i>	Vakcina protiv Hepatitisa B, 1400.00 €
<i>Partija 81</i>	Vakcina protiv difterije i tetanus, 250.00 €
<i>Partija 82</i>	Vakcina protiv morbila, mumpsa i rubeole, 400.00 €
<i>Partija 83</i>	Vakcina protiv tetanus, 175.00 €
<i>Partija 84</i>	Vakcina protiv polyomijelitisa, 300.00 €
<i>Partija 85</i>	Sredstvo za dezinfekciju podova, 850.00 €
<i>Partija 86</i>	Ostala sredstva, 400.00 €
<i>Partija 87</i>	Materijal za stomatologiju, 5.000 €

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Po predmetnoj javnoj nabavci, u roku za podnošenje ponuda dostavljene su ponude od strane ponuđača

1.

"FARMONT M.P." d.o.o. Danilovgrad, (partija **23- Diuretik**, partija **64 – Materijal od plastike**, partija **67 Zavojni materijal**, partija **71 -Sanitetska vata**, partija **74 Antigenski testovi-Covid** Ponuđač **"Farmont" d.o.o** je dostavio ponudu preko ESJN-a, 27.12.2021.godine u 10 i 13 h.

2.

"PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP" d.o.o, Podgorica, (partija **70 - Gel za ultrazvuk**, partija **78 –Alkohol**, partija **85 - Sredstvo za dezinfekciju podova**).Ponuđač je dostavio ponudu preko ESJN a 16.12.2021.g u 15 i 42 h.

3.

"NEOMEDICA MONTENEGRO" d.o.o , Podgorica (partija **68 – Poveska**, partija **74 – Antigenski testovi-Covid**). Ponuđač je dostavio ponudu preko ESJN a 24.12.2021.g u 9 i 16 h.

4.

"OSMI RED-D" d.o.o. Podgorica (partija **33 - Medicinsko sredstvo za određivanje glikemije**, partija **34- Rastvori**, partija **66 - Srebrne gaze**, partija **67- Zavojni materijal**, partija **68 - Poveska** i partija **74 - Antigenski testovi-Covid**). Ponuđač je dostavio ponudu preko ESJN a 27.12.2021.g u 10 i 14 h.

5.

"RSV FARMACIA GRUPA" d.o.o Podgorica (partija **87 Materijal za stomatologiju**). Ponuđač je ponudu dostavio preko ESJN 27.12.2021.g. u 11 i 08h.

6.

„VUK DENTAL“ d.o.o Nikšić (partija **87 Materijal za stomatologiju**) Ponuđač je ponudu dostavio preko ESJN 27.12.2021.g. u 11 i 39h.

Kako je tač.VIII tenderske dokumentacije bilo predviđeno da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa 27.12.2021.godine do 12 časova, Komisija za sprovođenje postupka je konstatovala da su podnesene ponude blagovremene.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije primjenjivo

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nije primjenjivo

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije primjenjivo

7. Podaci o ispravnim ponudama

*Tenderskom dokumentacijom zahtijevani **dokazi za ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti**, kao i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora **za predmet nabavke u cjelini**:*

- Dokaz nadležnog organa izdat na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl.99 ZJN,
- Dokaz organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, da je ponuđač izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje,
- Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, kao dokaz da je ponuđač upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,
- Rješenje nadležnog organa kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka u promet (za partije na r.br.od 1 do zaključno sa 31, partije na r.br. od 34 do zaključno sa 62, partije na r.br. od 79 do zaključno sa 84 .),
- Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (za lijekove koji se proizvode u Crnoj Gori i ako je ponuđač ujedno i proizvođač) i dozvola za promet na veliko lijekovima (za partije na r.br.od 1 do zaključno sa 31, partije na r.br. od 34 do zaključno sa 62, partije na r.br. od 79 do zaključno sa 84) izdato od strane nadležnog organa,
- Rješenje nadležnog organa o registraciji /produženju registracije medicinskih sredstava ili potvrdu o prijemu zahtjeva za produženje registracije/obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava uz rješenja kojima je istekla važnost (za partiju na r.br.33, za partije na r.br.od 63 do zaključno sa 71, za partije na r.br.74 i 87). Izuzetno, ako niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, za koje moraju dostaviti odgovarajuću ispravu/e o usaglašenosti medicinskog sredstva u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima ("Službeni list Crne Gore", br. 024/19) i/ili dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača,
- Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (ukoliko je ponuđač ujedno i proizvođač ponuđenog medicinskog sredstva) i dozvola za promet medicinskim sredstvima.(za partiju na r.br.33, za partije na r.br.od 63 do zaključno sa 71, za partije na r.br.74 i 87)izdato od strane nadležnog organa,
- Shodno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Sl. list Crne Gore", br. 53/11 i br. 33/14) i Zakonu o medicinskim sredstvima ("Sl. list Crne Gore" br. 024/19) ponuđači su u obavezi da dostave ispravu o usaglašenosti za ponuđena medicinska sredstva koja nude kao ekvivalentne proizvode,

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara propisanim zahtjevima, da je ambalaža očigledno oštećena u transportu, predstavnici obje ugovorne strane sačinjavaju zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika,
- Garantni rok: Upotrebni rok ponuđenog potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu prilikom isporuke ne smije biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka njihovog trajanja. Potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) mora imati rok upotrebe najmanje 3/4 (tri četvrtine) ukupnog roka njihovog trajanja.
- Rok isporuke: Isporučka robe će se vršiti sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku od koji ponuđač ponudi u svojoj ponudi, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika,
- Mjesto isporuke : Vojno medicinski centar ul. Vaka Đurovića br.55, Podgorica,
- Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora,
- Rok plaćanja: Sukcesivno, do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom,
- Način plaćanja: virmanski,
- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja;

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "FARMONT M.P. " d.o.o. je za partije 23, 64, 67, 71 i 74 je dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvrdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- Rješenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, kojim se izdaje dozvola za promet na veliko lijekovima, br. 3020/13-158-2366 od 20.06.2013.g., neovjerena kopija. Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,
- Rješenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, br.3020-3077 od 20.06.2013.g. neovjerena kopija. Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,
- Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata, reg.br.5-0019313/024 od 05.10.2021.g., sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača,
- Rješenje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, br. 2030/13-204-1168 kojim se izdaje dozvola, sa podnijetim zahtjevom za obnovu dozvole za stavljanje

lijeka u promet Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, br.2030/17724-7012 od 05.12.2017.g., (za diuretik),

- Rješenja o produženju registracije medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, br.2070/19/593-2965 od 29.10.2019.g. sa rokom važenja do 08.03.2024.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br.1 i 2, partije 64),
- Rješenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, br.2070/20/550-396 od 03.09.2020.g., sa rokom važenja do 25.07.2024.g.,neovjerena kopija (za sredstva na r.br.3,4,5,partije 64),
- Rješenje o produženju registracije medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, br.2070/20/534-1944 od 26.08.2020.g. sa rokom važenja do 25.07.2024.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br 6, 7,8,partija 64),
- Isprave o usaglašenosti za sva ponuđena medicinska sredstva koja se nude kao ekvivalentni proizvodi,(za partiju 64),
- Rješenje kojim se vrši upis medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva,CALIMS,br.2070/15/57-4744 od 05.03.2015.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br.1,2,3,5 i 7,partije 67),
- Rješenje o izmjeni registracije medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/21/643-2886 od 27.09.2021.g., sa rokom važenja do 27.09.2026.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br.4,partije 67),
- Rješenje o izmjeni registracije medicinskog sredstva,izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/21/642-2882 od 27.09.2021.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br.6,partije 67),
- Rješenje o izmjeni registracije medicinskog sredstva,izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/21/642-2882 od 27.09.2021.g.,neovjerena kopija, (za sredstvo na r.br.1 i 2,partije 71)

U toku pregleda i ocjene ponude Komisija je utvrdila da ponuđač nije dostavio Rješenje o registraciji ponuđenog medicinskog sredstva i to za stavku 74 Specifikacije Antigenski testovi - Covid, pa je imajući u vidu čl.134 ZJN stav 3 koji propisuje da je Naručilac u slučaju nedostavljanja dokaza dužan da obavijesti ponuđača i omogući mu da u roku od pet dana dostavi dokaz, dana 02.02.2022.g.obavijestila ponuđača sa zahtjevom da dostavi traženi dokaz. Ponuđač je u predviđenom roku dostavio Deklaraciju o usaglašenosti ponuđenog medicinskog sredstva SARS-COV-2 Antigen Test Kit sa Direktivom 98/79/EC, ali s obzirom da je Naručilac predvidio da su ponuđači dužni da dostave Rješenje nadležnog organa o registaciji /produženju registracije medicinskih sredstava ili potvrdu o prijemu zahtjeva za produženje registacije/obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava uz rješenja kojima je istekla važnost a izuzetno, da ukoliko niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, će se uzeti u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, za koje moraju dostaviti odgovarajuću ispravu/e o usaglašenosti medicinskog sredstva u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima ("Službeni list Crne Gore", br. 024/19) i/ili dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača, to Komisija nije mogla da uzme u razmatranje dostavljenu Deklaraciju o usaglašenosti, budući da je Rješenje o registraciji medicinskog sredstva Antigenski testovi Covid od strane nadležnog organa Instituta za lijekove i medicinska sredstva dostavljeno u sklopu ponude od strane dva ponuđača koji su podnijeli ponude za

predmetnu partiju. Imajući u vidu navedeno i čl.134 stav 4 smatra se da je ponuđač odustao od ponude za partiju 74.

Imajući u vidu da se ponuđač "Farmont M.P." d.o.o u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava uslove po pitanju obaveznih uslova, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl.112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Podgorica, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač.1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG je u dopisu br. 03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "Farmont M.P." d.o.o, PIB 02327066, sa sjedištem u Danilovgradu, na osnovu službene evidencije Uprave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uvidom u dostavljeni dokaz izdat od Uprave prihoda i carina, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („Sl. list RCG" BR.65/01,...04/6 i „Sl.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da nema dospelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Da je ispunjen uslov da nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija je utvrdila iz priloženog dokumenta Uprave prihoda i carina imajući u vidu Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "Sl. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine, odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.

Takođe, Komisija je na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07, 8/21..59/21..146/21), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač nema dospelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja,

zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu činjenica iz dostavljenog Uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-0702-20/22 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta "Farmont M.P." d.o.o. kao pravnog lica i Uvjerenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g., kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Petra Popovića.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama, da je ambalaža očigledno oštećena u transportu, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika.
- Garanti rok: Upotrebni rok ponuđenog potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu prilikom isporuke neće biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka njihovog trajanja. Potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) će imati rok upotrebe najmanje 3/4 (tri četvrtine) ukupnog roka njihovog trajanja,
- Rok isporuke: Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku koji nije duži od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika,
- Mjesto izvršenja Ugovora: Vojno medicinski centar ul. Vaka Đurovića br.55, Podgorica,
- Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora,
- Rok plaćanja: Sukcesivno, do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom pratećom isplatnom dokumentacijom,
- Način plaćanja: virmanski,
- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja.

Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuđač „**Farmont M.P.**“ d.o.o. Podgorica, u finansijskom dijelu:

za partiju 23 predmeta nabavke –Diuretik, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količinama i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, po zahtijevanim stavkama predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **19,60 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 23 predmeta nabavke u iznosu od **30,00 €** bez PDV-a.

za partiju 64 predmeta nabavke –Materijal od plastike, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količinama i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, po zahtijevanim stavkama predmeta nabavke naziv proizvođača predmetnog sredstva i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **542,50 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 64 predmeta nabavke u iznosu od **630,00 €** bez PDV-a.

za partiju 67 predmeta nabavke –Zavojni materijal, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količinama i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, po zahtijevanim

stavkama predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **1.248,80 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 67 predmeta nabavke u iznosu od **1.250,00 €** bez PDV-a.

za partiju 71 predmeta nabavke –Sanitetska vata, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količinama i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, po zahtijevanim stavkama predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **286,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 71 predmeta nabavke u iznosu od **300,00 €** bez PDV-a.

Na osnovu svega naprijed iznijetog, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača "**Farmont M.P.**" d.o.o.ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona". Navedeno iz razloga što je predmetna ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ista je data u skladu sa uslovima utvrđenim tehničkom specifikacijom i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. Visina ponuđene cijene koja je iskazana u ponudi ponuđača ne prelazi procijenjenu vrijednost predmeta nabavke.Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom, sačinjenu na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.), čiji sadržaj je Komisija u pogledu tačnosti navedenih podataka provjerila kako je naprijed navedeno i tom prilikom utvrdila da ne postoje osnovi za isključenje.

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "PDG Profesional Development Group" d.o.o. je za partije 70 , 78 i 85 je dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata, reg.br.5-0530604/008 od 09.07.2021.g., sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača,
- Rješenja Instituta za lijekove i medicinska sredstva CinMED,BR.3020/20/263/3-5202 OD 21.12.2020.g. za gel za ultrazvuk,(P-70),
- Rješenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva kojim se "PDG Professional Development Group" d.o.o. upisuje u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, br.3020/1502/1 od 15.04.2010.g.,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva br.2070/21/336/2-1248 od 17.03.2021.g., kojim se utvrđuje da se Etil alkohol proizvođača Etanol Lab Srbija, ne smatra medicinskim sredstvom,(P- 78),

Imajući u vidu da se ponuđač "PDG Profesional Development Group" d.o.o. u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava obavezne uslove, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl. 112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Podgorica, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač. 1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG je u dopisu br. 03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "PDG Professional Development Group" d.o.o PIB 02755149, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu službene evidencije izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uvidom u dostavljeni dokaz, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („SL list RCG" BR.65/01,...04/6 i „SI.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Da je ispunjen uslov da nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija je utvrdila iz priloženog dokumenta Uprave prihoda i carina imajući u vidu Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("SI. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "SI. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine, odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. Takođe, Komisija je na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("SI. list RCG" 65/01 ... 4/06, "SI. list CG", br. 16/07, 8/21..59/21..146/21), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dopijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu činjenica iz dostavljenog Uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-

0702-20/22/1 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta "PDG Professional Development Group" d.o.o kao pravnog lica i Uvjerjenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g.S, kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Slađane Petrović.

- Dostavljena je isprava o usaglašenosti za ponuđeno sredstvo Podomil koje je ponuđeno kao ekvivaletno zahtijevanom sredstvu, (P-85),
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama da je ambalaža očigledno oštećena u transportu, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenom karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika
- Garantni rok: Upotrebni rok ponuđenog potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu prilikom isporuke neće biti kraći od od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka njihovog trajanja. Potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) će imati rok upotrebe najmanje 3/4 (tri četvrtine) ukupnog roka njihovog trajanja,
- Rok isporuke: Isporučka robe će se vršiti sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku koji nije duži od 2 (dva) dana od prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika,
- Mjesto izvršenja Ugovora: Vojno medicinski centar ul. Vaka Đurovića br.55, Podgorica,
- Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora,
- Rok plaćanja: Sukcesivno, do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom priloženom isplatnom dokumentacijom,
- Način plaćanja: virmanski,
- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja.

Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuđač „**PDG Profesional Development Group**” d.o.o., u finansijskom dijelu:

za partiju 70 predmeta nabavke –**Gel za ultrazvuk**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **100,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 70 predmeta nabavke u iznosu od **110,00 €** bez PDV-a.

za partiju 78 predmeta nabavke – **Alkohol**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naveo proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **2.330,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 78 predmeta nabavke u iznosu od **2.350,00 €** bez PDV-a.

za partiju 85 predmeta nabavke –**Sredstvo za dezinfekciju podova**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i

po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naveo proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **615,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 85 predmeta nabavke u iznosu od **850,00 €** bez PDV-a.

Na osnovu svega naprijed iznijetog, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača "PDG Profesional Development Group" d.o.o. ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona". Navedeno iz razloga što je predmetna ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ista je data u skladu sa uslovima utvrđenim tehničkom specifikacijom i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. Visina ponuđene cijene koja je iskazana u ponudi ponuđača ne prelazi procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom, sačinjenu na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.), čiji sadržaj je Komisija u pogledu tačnosti navedenih podataka provjerila kako je naprijed navedeno i tom prilikom utvrdila da ne postoje osnovi za isključenje.

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "NeoMedica Montenegro" d.o.o. je za partije 68 i 74 je dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvrdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata, reg.br.5-0348780/011 od 02.12.2021.g., sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača,
- Rješenje Agencije i medicinska sredstva, CALIMS, kojim se ponuđač upisuje u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, br.3020/13/345/2-6772 od 27.12.2013.g.Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/20/1186/3-4269 od 04.11.2020.g. o izmjeni Rješenja br.3020/13/345/2-6772 od 27.12.2013.g., sa izmjenom br.3020/18/363/2-6467 od 15.01.2019.g. u dijelu koji se odnosi na odgovorno lice, neovjerena kopija,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED, o registraciji medicinskog sredstva, (antigenski testovi) 2070/21/67-4440 od 06.10.2021.g., sa rokom važnosti do 06.10.2026.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED, o izmjeni registracije medicinskog sredstva, (poveska), br.2070/21/191-113 od 18.03.2021.g. sa rokom važenja do 18.03.2026.g., neovjerena kopija.

Imajući u vidu da se ponuđač "NeoMedica Montenegro" d.o.o. u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava uslove po pitanju obaveznih uslova, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl.112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Podgorica, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač.1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG je u dopisu br. 03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "NeoMedica Montenegro" d.o.o PIB 02643014, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu službene evidencije Uprave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uvidom u dostavljeni dokaz izdat od Uprave prihoda i carina, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („Sl. list RCG" BR.65/01,...04/6 i „Sl.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Da je ispunjen uslov da nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija je utvrdila iz priloženog dokumenta Uprave prihoda i carina imajući u vidu Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "Sl. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine,odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.

Takođe, Komisija je na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07, 8/21..59/21..146/21), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježnjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu činjenica iz dostavljenog Uvjerjenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-

0702-20/22/2 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta "NeoMedica Montenegro" d.o.o kao pravnog lica i Uvjerenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g.S, kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Slavice Jovanović.

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama da je ambalaža očigledno oštećena u transportu, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenom karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika,
- Garantni rok: Upotrebni rok ponuđenog potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu prilikom isporuke neće biti kraći od $\frac{2}{3}$ (dvije trećine) ukupnog roka njihovog trajanja. Potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) će imati rok upotrebe najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) ukupnog roka njihovog trajanja,
- Rok isporuke: Isporučka robe će se vršiti sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku koji nije duži od **jednog dana** od prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika,
- Mjesto izvršenja Ugovora: Vojno medicinski centar ul. Vaka Đurovića br.55, Podgorica,
- Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora,
- Rok plaćanja: Sukcesivno, do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom priloženom isplatnom dokumentacijom,
- Način plaćanja: virmanski,
- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja.

Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuđač „NeoMedica Montenegro“ d.o.o. Podgorica, u finansijskom dijelu ponude:

za partiju 68 predmeta nabavke – **poveska**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **37,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 68 predmeta nabavke u iznosu od **110,00 €** bez PDV-a.

za partiju 74 predmeta nabavke – **antigenski testovi-Covid**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naveo proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **936,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 74 predmeta nabavke u iznosu od **2.400,00 €** bez PDV-a.

Na osnovu svega naprijed iznijetog, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača "NeoMedica Montenegro" d.o.o. ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona". Navedeno iz

razloga što je predmetna ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ista je data u skladu sa uslovima utvrđenim tehničkom specifikacijom i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. Visina ponuđene cijene koja je iskazana u ponudi ponuđača ne prelazi procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom, sačinjenu na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.), čiji sadržaj je Komisija u pogledu tačnosti navedenih podataka provjerila kako je naprijed navedeno i tom prilikom utvrdila da ne postoje osnovi za isključenje.

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "Osmi red-D" d.o.o. je za partije 33, 34, 66, 67, 68 i 74 je dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvrdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata, br.5-0024210/014 od 02.12.2021.g.neovjerena kopija,

Imajući u vidu da se ponuđač "Osmi red-D" d.o.o. u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava uslove po pitanju obaveznih uslova, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl.112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Podgorica, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač.1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG je u dopisu br. 03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "Osmi red-D" d.o.o PIB 02296705, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu službene evidencije Uprave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uvidom u dostavljeni dokaz izdat od Uprave prihoda i carina, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („SL list RCG" BR.65/01,...04/6 i „Sl.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni

mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Da je ispunjen uslov da nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija je utvrdila iz priloženog dokumenta Uprave prihoda i carina imajući u vidu Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "Sl. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine, odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.

Takođe, Komisija je na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07, 8/21..59/21..146/21), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dopijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježnjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu činjenica iz dostavljenog Uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-0702-20/22/3 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta "Osmi red-D " d.o.o kao pravnog lica i Uvjerenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g. S, kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Angeline Vuković.

Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED, br.2070/21/1997/3-6715 od 12.11.2021.g. za promet na veliko medicinskih sredstava. Rješenje se izdaje na neodređeno vrijeme,

- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED, br.2050/21/489/3-6714 od 12.11.2021.g. kojim se izdaje dozvola za promet lijekova na veliko. Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, kojim ponuđač vrši upis u registar medicinskih sredstava, (trakice za glukometar) br.2070/18/940/2866 od 14.12.2018.g., sa rokom važenja do 14.10.2023.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2030/18/472-5458 od 03.12.2018.g. kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka u promet, (za infuziju natrijum hlorid 250ml) sa rokom važnosti do 03.12.2023.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2030/18/472-5459 od 03.12.2018.g. kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka u promet, (za infuziju natrijum hlorid 500 ml) sa rokom važnosti do 03.12.2023.g., neovjerena kopija,

- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2030/18/472-5457 od 03.12.2018.g. kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka u promet, (za infuziju glukoza 5% 500 ml i 250 ml) sa rokom važnosti do 03.12.2023.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/17/114-8670 od 20.02.2017.g. kojim ponuđač vrši upis u registar medicinskog sredstva, (za srebrne gaze) sa rokom važnosti do 20.01.2022.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED, br.2070/21/542-2525 od 02.08.2021.g. kojim vrši upis u registar medicinskog sredstva, (za zavoj,sve stavke) sa rokom važnosti do 02.08.2026.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED,o registraciji medicinskog sredstva, (poveska) br.2070/20/793-6200 od 11.12.2020.g., sa rokom važnosti do 11.12.2025.g., neovjerena kopija,
- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CinMED,o registraciji medicinskog sredstva, (antigenski testovi) br.2070/21/87-348 od 09.02.2021.g., sa rokom važnosti do 09.02.2026.g., neovjerena kopija,
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke.Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama da je ambalaža očigledno oštećena u transportu, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenom karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču.Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika
- Garantni rok: Upotrebni rok ponuđenog potrošnog materijala za zdravstvenu zaštitu prilikom isporuke neće biti kraći od od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka njihovog trajanja.Potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) će imati rok upotrebe najmanje 3/4 (tri četvrtine) ukupnog roka njihovog trajanja,
- Rok isporuke: Isporučka robe će se vršiti sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku koji nije duži od **jednog dana** od prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika,
- Mjesto izvršenja Ugovora: Vojno medicinski centar ul.Vaka Đurovića br.55, Podgorica,
- Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora,
- Rok plaćanja: Sukcesivno, do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom,
- Način plaćanja: virmanski,
- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja.

Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuđač „**Osmi red-D**“ d.o.o. Podgorica, u finansijskom dijelu ponude:

za partiju 33 predmeta nabavke – medicinsko sredstvo za određivanje glikemije, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama stavke i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere,kao i naziv proizvođača za zahtijevanu stavku predmeta nabavke i za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **18,50 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru

procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 33 predmeta nabavke u iznosu od **180,00 €** bez PDV-a.

za partiju 34 predmeta nabavke – **rastvori**, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, za zahtijevane četiri stavke predmeta nabavke, sa naziv proizvođača i za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **1.190,20 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 34 predmeta nabavke u iznosu od **1.250,00 €** bez PDV-a.

za partiju 66 predmeta nabavke – **srebrne gaze**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naveo naziv proizvođača i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **228,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 66 predmeta nabavke u iznosu od **550,00 €** bez PDV-a.

za partiju 67 predmeta nabavke – **zavojni materijal**, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, za zahtijevane stavke predmeta nabavke, naziv proizvođača i ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **1.237,50 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 67 predmeta nabavke u iznosu od **1.250,00 €** bez PDV-a.

za partiju 68 predmeta nabavke – **poveska**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **55,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 68 predmeta nabavke u iznosu od **110,00 €** bez PDV-a.

za partiju 74 predmeta nabavke – **antigenski testovi- Covid**, ponudio sredstvo u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama po stavkama iz tehničke specifikacije, u količini i po jedinici mjere koja je predviđena tehničkom specifikacijom, iskazao cijenu po jedinici mjere, za zahtijevano sredstvo predmeta nabavke, naveo proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **1.200,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 74 predmeta nabavke u iznosu od **2.400,00 €** bez PDV-a.

Na osnovu svega naprijed iznijetog, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača "**Osmi red-D**" d.o.o. ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona". Navedeno iz razloga što je predmetna ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ista je data u skladu sa uslovima utvrđenim tehničkom specifikacijom i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. Visina ponuđene cijene koja je iskazana u ponudi ponuđača ne prelazi procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom, sačinjenu na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog

subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.), čiji sadržaj je Komisija u pogledu tačnosti navedenih podataka provjerila kako je naprijed navedeno i tom prilikom utvrdila da ne postoje osnovi za isključenje.

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "RSV FARMACIA GRUPA" d.o.o je za partiju 87 dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvrdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama.

-Izvida iz Centralnog registra privrednih subjekata, br.5-0666791/002 od 22.12.2021.g.neovjerena kopija,

- Rješenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva,CALIMS, br. 3020-6546 od 26.11.2013.g kojim se upisuje u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima,neovjerena kopija.Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,

Imajući u vidu da se ponuđač "RSV Farmacia Grupa" d.o.o.u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava uslove po pitanju obaveznih uslova, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl.112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Podgorica, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač.1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG je u dopisu br. 03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "RSV Farmacia Grupa" d.o.o. PIB 02941929, sa sjedištem u Podgorici, na osnovu službene evidencije Uprave na dan otvaranja ponuda 27.12.2021.g. izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 09/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g.ima neizmirenih poreskih obaveza iu iznosu od 647,37€ kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježnjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu činjenica iz dostavljenog Uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-0702-20/22/4 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta " RSV Farmacia Grupa" d.o.o kao pravnog

lica i Uvjerenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g.S, kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Filipa Radičevića.

Razlozi za isključenje ponuđača „RSV FARMACIA GRUPA“ d.o.o iz postupka javne nabavke:

Komisija je prilikom provjere Izjave privrednog subjekta, uvidom u Dopis Uprave prihoda i carina, PJ Podgorica, br.03/8-2-15607/1 od 20.01.2022.g. konstatovala da je poreski obveznik „RSV Farmacia Grupa“ d.o.o obavezu po osnovu poreza iz i na lična primanja i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene izmirio zaključno sa 09/2021.g., odnosno da ima neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. na osnovu čega je ocijenila da su se stekli uslovi iz čl.108 stav 1 tač.2 ZJN da se ovaj ponuđač isključi iz postupka javne nabavke. Ovo iz razloga što se ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti iz tenderske dokumentacije utvrđuje na dan otvaranja ponuda, imajući u vidu da čl.111 ZJN propisuje da ponuđač Izjavom privrednog subjekta garantuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke a ista se podnosi u sklopu ponude do krajnjeg roka predviđenog za dostavljanje ponuda.S obzirom da je Naručilac predvidio da će se otvaranje ponuda održati 27.12.2021.godine, a imajući u vidu da čl.8 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („SL list RCG“ BR.65/01,...04/6 i „Sl.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15- og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec kao i odredbe Zakona na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "Sl. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine, odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, to je ponuđač u konkretnom slučaju bio dužan da dokaže da je na dan otvaranja ponuda izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih zaključno sa novembrom 2021.godine,odnosno da poreske obaveze po osnovu poreza na dobit izmiri zaključno sa martom 2021.godine, na dan njihovog dospijeca.

Ispunjenost obaveznih uslova i uslova sposobnosti, kao i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenja ugovora ponuđač "VUK DENTAL" d.o.o. je za partiju 87 dokazao dostavljanjem:

- Izjave privrednog subjekta kojom ponuđač tvrdi da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom. Izjava je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.) i popunjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Takođe, ponuđač se u Izjavi izjasnio da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama.

-Izvola iz Centralnog registra privrednih subjekata, br.5-0749520/001 od 17.08.2021.g. neovjerena kopija,

- Rješenja Instituta za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br. 3020-16/37/2-1156 od 25.03.2016.g kojim se upisuje u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, neovjerena kopija.Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,

Imajući u vidu da se ponuđač "Vuk Dental" d.o.o. u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ispunjava uslove po pitanju obaveznih uslova, to se Naručilac radi provjere podataka navedenih u Izjavi koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova, shodno čl.112, aktom br. 0705-426/21-8729/sl od 28.12.2021.g. obratio Upravi prihoda i carina CG, Područna jedinica Nikšić, odnosno Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz čl. 99 stav 1, tač.1. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina CG,PJ Nikšić je u dopisu br. 17/02-2752/2-22 od 25.01.2022.g. dostavila tražene podatke gdje je navedeno da je poreski obveznik "Vuk Dental" d.o.o PIB 03074030, sa sjedištem u Nikšiću, na osnovu službene evidencije izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, kao i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uvidom u dostavljeni dokaz izdat od Uprave prihoda i carina, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja („Sl. list RCG" BR.65/01,...04/6 i „Sl.list RCG, 010/17,015/19, 046/19, 003/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Da je ispunjen uslov da nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija je utvrdila iz priloženog dokumenta Uprave prihoda i carina imajući u vidu Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ..80/04, "Sl. list CG", br. 40/08... 55/16..146/21), koji u čl. 39 propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine,odnosno da se poreska prijava podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.

Takođe, Komisija je na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07, 8/21..59/21..146/21), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dopijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Ispunjenost uslova da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježnjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama i pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija je utvrdila na osnovu

činjenica iz dostavljenog Uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br.07-0702-20/22/5 od 17.01.2022.g. S.M. u kojemu je navedeno da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti privrednog subjekta "Vuk Dental" d.o.o kao pravnog lica i Uvjerenja br. 07-0702-20/22 od 17.01.2022.g.S, kojim se dokazuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti izvršnog direktora Aleksandar Đapić.

Rješenje kojim se vrši upis u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima, izdata od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Calims, br.3020/16/37/2-1156 od 25.03.2016.g., neovjerena kopija. Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme,

- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva, Edenta (stavka 31), neovjerena kopija,
- Rješenje o produženju registracije medicinskog sredstva, CinMed, br.2070/21/781-6157 od 12.11.2021.g,sa rokom važenja do 25.07.2024.g.,neovjerena kopija, (stavke 1-8,12,18), neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Idental,(stavke 11,19,21,44),
- Rješenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, CALIMS, br.2070/19/456-1762 od 29.08.2019.g., (stavka 32), sa rokom važenja do 27.02.2024.g.,
- Rješenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Clnmed, br.2070/21/714-3358 od 20.10.2021.g. sa rokom važenja 25.07.2024.g., (stavka 45), neovjerena kopija,
- Rješenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Calims, br.2070/20/287-606 od 29.05.2020.g. sa rokom važenja 07.10.2021.g., (stavke 12 i 13),sa zahtjevom za obnovu Rješenja br. 2070/21/2040-6869 od 26.10.2021.g.,neovjerena kopija, Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva ltena, (stavke 12 i 13),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Ardent (stavke 9 i 10),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Tor, (stavke 25, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Zogear, (stavke 23, 26, 28, 29, 30,35),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Interdent , (stavka 24),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva Vladmiva, (stavke 14,15,16,17,20, 22, 36),neovjerena kopija,
- Deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva , (stavka 27);

Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuđač „Vuk Dental“ d.o.o. u finansijskom dijelu ponude

za partiju 87 predmeta nabavke – materijal za stomatologiju, ponudio sredstva u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama, u količini i po jedinici mjere koje su predviđene tehničkom specifikacijom, iskazao cijene po jedinici mjere, za zahtijevana sredstva predmeta nabavke, naziv proizvođača predmetnog sredstva za ukupno ponuđenu cijenu u iznosu od **4.165,00 €** bez PDV-a, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za partiju 87 predmeta nabavke u iznosu od **5.000,00 €** bez PDV-a.

Na osnovu svega naprijed iznijetog, Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača "**Vuk Dental**" d.o.o. ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona". Navedeno iz razloga što je predmetna ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, ista je data u skladu sa uslovima utvrđenim tehničkom specifikacijom i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. Visina ponuđene cijene koja je iskazana u ponudi ponuđača ne prelazi procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Takođe, ponuđač je dostavio Izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti predviđene tenderskom dokumentacijom, sačinjenu na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 071/20 od 16.07.2020.g.), čiji sadržaj je Komisija u pogledu tačnosti navedenih podataka provjerila kako je naprijed navedeno i tom prilikom utvrdila da ne postoje osnovi za isključenje.

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Nakon pregleda i ocjene ispravnosti dostavljenih ponuda, Komisija je izvršila vrednovanje ponuda primjenom kriterijuma **ekonomski najpovoljnija ponuda** primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se primjenom podkriterijuma cijena (C) i podkriterijuma rok za isporuku (RI), na sljedeći način:

- Ponuđena cijena (C): broj bodova 90
- Rok za isporuku (RI): broj bodova 10

Ponuđena cijena (C): Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Najniže ponuđena cijena ponude dobija maksimalni broj bodova 90. Broj bodova za ponude ostalih ponuđača izračunava se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 90 bodova, po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu ponude koja se vrednuje

C_p – ponuđena cijena

C_{min} – najniža ponuđena cijena u postupku

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

Rok za isporuku (RI):

Osnov za vrednovanje po ovom segmentu čini broj bodova za ponuđeni rok isporuke koji ne može biti duži od 15 (petnaest) dana od prijema zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika. Najniže ponuđeni rok u ponudi dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za ponude ostalih ponuđača izračunava se na način što se najniže ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom isporuke ponude

koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 10 bodova, po formuli: $R = (R_n/R_p) \times 10$ gdje je: R – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok isporuke; R_p – ponuđeni rok isporuke u ponudi koja je predmet ocjene; R_n – najniže ponuđeni rok isporuke u postupku; 10 -maksimalni broj bodova; Rok mora biti predviđen u vremenskim jedinicama- danima!!

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji o čemu je sačinjen Izvještaj, koji je prilog Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, djelov. br.0705-426/21-8729/5.

Kao rezultat primijenjene metodologije vrednovanja iz Poziva i na osnovu Izvještaja svih članova komisije utvrđen je broj bodova za ponudu ponuđača „FARMONT M.P.“ d.o.o., kako slijedi:

Partija 23 predmeta nabavke - Diuretik			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 19,60 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Tri dana			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Partija 64 predmeta nabavke Materijal od plastike			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 542,50 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Tri dana			
Predsjednik Komisije	90	10	

Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Partija 67 predmeta nabavke- Zavojni materijal			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	92,51
CIJENAPONUDE 1.248,80 €	BROJ BODOVA 89,18	BROJ BODOVA 3,33	
ROK ISPORUKE Tri dana			
Predsjednik Komisije	89,18	3,33	
Član Komisije	89,18	3,33	
Član Komisije	89,18	3,33	
Član Komisije	89,18	3,33	
Član Komisije	89,18	3,33	

Partija 71 predmeta nabavke - Sanitetska vata			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 286,00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Tri dana			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Kao rezultat primijenjene metodologije vrednovanja iz Poziva i na osnovu Izvještaja svih članova komisije utvrđen je broj bodova za ponudu ponuđača „NeoMedica Montenegro”d.o.o „<u>kako slijedi:</u>			
Partija 68 predmeta nabavke- Poveska			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 37,00 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Partija 74 predmeta nabavke - Antigenski testovi			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	93,65
CIJENAPONUDE 936,00 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	83,65	10	
Član Komisije	83,65	10	

Član Komisije	83,65	10	
Član Komisije	83,65	10	
Član Komisije	83,65	10	

Kao rezultat primijenjene metodologije vrednovanja iz Poziva i na osnovu Izvještaja svih članova komisije utvrđen je broj bodova za ponudu ponuđača „**OSMI RED -D"d.o.o** „kako slijedi:

Partija 33 predmeta nabavke - Medicinsko sredstvo za određivanje glikemije			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 18,50 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Partija 34 predmeta nabavke - Rastvori			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 1.190,20 €	BROJ BODOVA	BROJ BODOVA	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Partija 66 predmeta nabavke - Srebrne gaze			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENA PONUDE 228,00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Partija 67 predmeta nabavke - Zavojni materijal			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 1.237,50€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Član Komisije	90	10	
Partija 68 predmeta nabavke - Poveska			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	70,54
CIJENAPONUDE 55,00€	BROJ BODOVA 60,54	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	60,54	10	
Član Komisije	60,54	10	
Član Komisije	60,54	10	
Član Komisije	60,54	10	
Član Komisije	60,54	10	
Partija 74 predmeta nabavke - Antigenski testovi			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	75,25
CIJENAPONUDE 1.200,00€	BROJ BODOVA 65,25	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Jedan dan			
Predsjednik Komisije	65,25	10	
Član Komisije	65,25	10	
Član Komisije	65,25	10	
Član Komisije	65,25	10	
Član Komisije	65,25	10	

Kao rezultat primijenjene metodologije vrednovanja iz Poziva i na osnovu Izvještaja svih članova komisije utvrđen je broj bodova za ponudu ponuđača „**PDG Profesional Development Group**” d.o.o. Podgorica, kako slijedi:

Partija 70 predmeta nabavke – Gel za ultrazvuk			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 100,00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Dva dana			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Partija 78 Predmeta nabavke – Alkohol			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 2.330,00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Dva dana			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Partija 85 Predmeta nabavke – Sredstvo za dezinfekciju podova			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 615.00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE Dva dana			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Kao rezultat primijenjene metodologije vrednovanja iz Poziva i na osnovu Izvještaja svih članova komisije utvrđen je broj bodova za ponudu ponuđača „**VUK DENTAL "d.o.o**“, kako slijedi:

Partija 87 Predmeta nabavke Materijal za stomatologiju			
KRITERIJUM→	EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA		
	CIJENA	ROK ISPORUKE	UKUPAN BROJ BODOVA
MAKSIMALAN BROJ BODOVA→	90	10	100
CIJENAPONUDE 4.165,00€	BROJ BODOVA 90	BROJ BODOVA 10	
ROK ISPORUKE jedan dan			
Predsjednik Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	
Član Komisije	90	10	

Rang lista ponuđača po opadajućem redosljedu:

Nakon izvršenog vrednovanja ispravnih ponuda kao i na osnovu rezultata istog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu člana 135 stav 3 Zakona, utvrdila prosjek broja bodova dodijeljenih ponudama i rang listu ponuđača po opadajućem redoslijedu i to kako slijedi:

Partija 23 –Diuretik

1. „**Farmont M.P.**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100**

Partija 33 – Medicinsko sredstvo za određivanje glikemije

1. „**Osmi red- D**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100**

Partija 34 – Rastvori

- 1.„**Osmi red- D**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 64 –Materijal od plastike

- 1."**Farmont M.P.**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 66 –Srebrne gaze

- 1."**Osmi red- D**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 67- Zavojni materijal

- 1."**Osmi red- D**“ d.o.o. Podgorica ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**
2. "**Farmont M.P.**“ d.o.o. Podgorica ukupan broj dodijeljenih bodova **92,51.**

Partija 68- Poveska

1. "**NeoMedica Montenegro**" d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**
2. „**Osmi red- D**“ d.o.o. Podgorica ukupan broj dodijeljenih bodova **70.54.**

Partija 70- Gel za ultrazvuk

- 1."**PDG Profesional Development Group**" d.o.o Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 71-Sanitetska vata

1. „**Farmont M.P.**“ d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100**

Partija 74- Antigenski testovi COVID

1. "**NeoMedica Montenegro**" d.o.o. **Podgorica**, ukupan broj dodijeljenih bodova **93,65**
2. „**Osmi red-D**“ d.o.o Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **75,25**

Partija 78- Alkohol

- 1."**PDG Profesional Development Group**" d.o.o Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 85- Sredstvo za dezinfekciju podova

- 1."**PDG Profesional Development Group**"d.o.o Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova **100.**

Partija 87- Materijal za stomatologiju

1. "Vuk Dental "d.o.o Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova 100.

Nakon izvršenog vrednovanja ponuda, Komisija za sprovođenje postupka je shodno članu 112 stav 4 Zakona o javim nabavkama, 08.02.2022.g. uputila zahtjev ponuđačima čije su ponude ocijenjene kao ekonomski najpovoljnije, da u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva, dostave originale ili ovjerene kopije dokaza koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom, osim dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije i organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, s obzirom da je Naručilac zahtijevao od nadležnih organa njihovo izdavanje.

Ponuđači su u predviđenom roku dostavili tražene dokaze, odnosno dokaze koji su navedeni u ovoj Odluci i koji se nalaze u spisima predmetnog postupka, te je ovlašćeno lice Naručioca na osnovu svega naprijed navedenog, a na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučilo kao u dispozitivu Odluke.

9. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenjivo

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
MINISTARKA**

prof. dr Olivera Injac

